

Nacrt

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Član 1

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl.list RCG“ br. 39/04 i 23/05), u članu 2 stav 1 tačka 3 riječ „dobrovoljnog“ zamjenjuje se riječju „dopunskog“.

Član 2

U članu 3 stav 1 riječi: „Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika)“ zamjenjuju se riječima: „Crne Gore“.

U stavu 2 riječi: „Republički fond za zdravstveno osiguranje“ zamjenjuju se riječima: „Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore“.

Član 3

Član 4 mijenja se i glasi:

„Dopunsko zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim se na principu dobrovoljnosti obezbeđuje pokriće troškova zdravstvene zaštite do pune cijene tih troškova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.“

Član 4

U članu 6 stav 1 poslije tačke 5 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„6) doplata je novčana razlika između cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg obezbeđuje obavezno zdravstveno osiguranje;

7) društvo za osiguranje je pravno lice koje ima odgovarajuću dozvolu za obavljanje djelatnosti dopunskog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.“

Član 5

U članu 8 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Crne Gore;“.

U tač. 5, 14, 19, 20, 23 i 24 riječi: „ako nijesu osigurani po drugom osnovu;“ brišu se.

U tač. 6, 8 i 9 riječi: „Srbije i“ brišu se.

Tačka 22 briše se.

Stav 2 briše se.

Član 6

Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 8a

Ako osiguranik iz člana 8 ovog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, osnov osiguranja utvrđuje se po sljedećem redoslijedu:

- 1) osiguranje po osnovu zaposlenja;
- 2) osiguranje po osnovu samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti-preduzetnici;

- 3) osiguranje po osnovu bavljenja poljoprivrednom djelatnošću;
- 4) osiguranje po osnovu korišćenja socijalno zaštitnih prava;
- 5) osiguranje po osnovu nezaposlenosti;
- 6) osiguranja po drugim osnovima osiguranja iz člana 8 ovog zakona.“

Član 7

Poslije člana 15 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 15a

Za ostvarivanje prava iz člana 15 ovog zakona osiguranici moraju da imaju staž osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri mjeseca sa prekidima u posljednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: prethodno osiguranje).

Članovi porodice osiguranika ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovom da osiguranik po osnovu koga ostvaruju ta prava ispunjava uslove u pogledu prethodnog osiguranja.

Osiguranik i članovi porodice osiguranika ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 2 ovog člana u slučaju hitne medicinske pomoći, povrede na radu ili profesionalne bolesti.“

Član 8

U članu 16 stav 1 tačka 2 riječi: „u cilju utvrđivanja, praćenja i provjeravanja zdravstvenog stanja“ brišu se.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

„ 4) liječenje van Crne Gore;“.

U stavu 2 riječi: „15 godina “ zamjenjuju se riječima: „18 godina“.

Član 9

Poslije člana 16 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Član 16a

Osiguranim licima obezbjeđuju se zdravstvene usluge u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:

mjere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;

preglede, dijagnostiku i liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;

obavezne vakcinacije prema programu, imunoprofilaksu i hemiprofilaksu;

prevenciju bolesti usta i zuba za djecu do 18 godina života, žena u toku trudnoće, lica mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim propisima;

preglede, dijagnostiku i liječenje, lijekove, medicinska sredstva i medicinsko tehnička pomagala i transplantaciju tkiva i organa za djecu do 18 godina života;

preglede, dijagnostiku i liječenje, lijekove, medicinska sredstva i medicinsko tehnička pomagala učenika i studenata do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

troškove smještaja i ishrane pratioca djeteta do pete godine života, u bolnici ili u ustanovi za specijalizovanu rehabilitaciju;

preglede, dijagnostiku i liječenje na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, medicinski dio specijalizovane rehabilitacije, kućno liječenje kod hroničnih stanja i kućnu fizioterapiju i lijekove za sljedeća stanja, bolesti i njihove komplikacije:

- žena u toku trudnoće i porođaja;
- lica oboljelih od HIV i zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, cistične fibroze, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, hronične bubrežne insuficijencije (dijaliza), reumatoидног artritisa , sistemskog lupusa;
- mentalno oboljelih lica i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim propisima,
- slijepih i gluvonijemih lica;

preglede, dijagnostiku i liječenje bolesti usta i zuba za djecu do 18 godina života, za žene u toku trudnoće, za lica starija od 65 godina života, za lica mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim propisima; preglede, liječenje i medicinsku rehabilitaciju u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima;

mobilne ortodontske aparate i u medicinski opravdanim slučajevima, fiksne aparate za djecu do 18 godina života i mobilnu i fiksnu protetiku za lica starija od 65 godina života;

tri pokušaja IVF (in vitro fertilizacije);

patronažne i kućne posjete kod akutnih stanja;

hitnu medicinsku pomoć;

hitnu stomatološku pomoć;

hitne prevoze sanitetskim kolima;

lijekove sa osnovne liste lijekova.

Član 16b

Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima obezbjeđuje se plaćanje 80 % od cijene zdravstvene usluge za:

- bolničko liječenje;
- intenzivnu njegu u bolničkom liječenju;
- preglede, dijagnostiku i liječenje u specijalističkim ambulantama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite;
- preglede, dijagnostiku i liječenje van Crne Gore;
- postupke u vezi sa uzimanjem i presađivanjem djelova ljudskog tijela;
- dnevnu bolnicu;
- medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za obavljanje medicinske rehabilitacije;
- preglede i liječenje bolesti usta i zuba prije operacije srca, transplantacije organa i kod malignih oboljenja maksilofacialne regije (prijeoperativni tretman);
- opturatore i resekcione proteze kod malignih oboljenja maksilofacialnog predjela;
- medicinska sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam i medicinsko-tehnička pomagala;
- kućno liječenje hroničnih stanja;
- ambulantnu rehabilitaciju;
- troškove smještaja i ishrane pratioca djeteta od pete do desete godine života u bolnici ili u ustanovi za specijalizovanu rehabilitaciju;

- prevoz sanitetskim kolima i sredstvom vazdušnog saobraćaja za osigurano lice i pratioca koji nije hitan;
- fizioterapeutske usluge kod kućnog liječenja;
- ljekove sa dopunske liste ljekova.

Razliku do punog iznosa cijene zdravstvene usluge iz stava 1 ovog člana (u daljem tekstu: doplata), plaća osigurano lice prilikom korišćenja zdravstvene usluge.

Za osigurana lica u dopunskom zdravstvenom osiguranju doplata se obezbjeđuje u okviru tog osiguranja.

Davalac zdravstvene usluge dužan je da osiguranom licu za izvršenu zdravstvenu uslugu izda račun, koji obavezno sadrži podatke o iznosu koji se obezbjeđuje iz obavezognog osiguranja i iznosu doplate koju plaća osigurano lice.

Postupak, način plaćanja, iznos doplate, kao i obrazac računa za izvršenu zdravstvenu uslugu, utvrđuju se aktom Fonda.

Član 16c

Zdravstvene usluge iz člana 16b ovog zakona, osiguranim licima obezbjeđuju se u punom iznosu cijene, iz sredstava obavezognog zdravstvenog osiguranja, i to:

- borcima, vojnim invalidima, civilnim invalidima rata, članovima njihovih porodica i korisnicima prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca;
- osiguranim licima, starijim od 65 godina života;
- korisnicima socijalno zaštitnih prava i članovima njihovih porodica;
- primaocima najniže penzije i članovima njihovih porodica;
- djeci iz člana 12 st. 3 i 4 i člana 13 ovog zakona;
- nezaposlenim licima koja su na evidenciji nezaposlenih lica;
- davaocima tkiva i organa;
- dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali najmanje deset puta.“

Član 10

U članu 17 u uvodnoj rečenici stava 1 riječ „Republike“ briše se, a riječi „Ministarstvo zdravlja“ zamjenjuju se riječima: „organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo)“.

U tački 6 riječi: „sistemske autoimunih bolesti“ zamjenjuju se riječima: „reumatoidnog artritisa i sistemskog lupusa“, a riječi: „lica sa duševnim poremećajima i nedovoljno mentalno razvijenih lica“ zamjenjuju se riječima: „lica mentalno oboljela i lica ometena u razvoju“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Vlada na predlog Ministarstva utvrđuje osnovnu listu ljekova, koja sadrži ljekove koji su od posebnog značaja za zdravlje osiguranih lica i koji se propisuju i izdaju na teret obavezognog zdravstvenog osiguranja, dopunsku listu ljekova, koja sadrži ljekove koji se ne nalaze na osnovnoj listi ljekova i listu medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, njihove standarde i cijene.“

Član 11

Poslije člana 18 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 18a

Iz obveznog zdravstvenog osiguranja ne obezbjeđuje se zdravstvena zaštita za sljedeće zdravstvene usluge:

- 1) liječenje akutnog pijanstva i trovanja alkoholom;
- 2) prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga;
- 3) sterilizaciju, osim ako je medicinski indikovana;
- 4) pravo na pratioca kod bolničkog liječenja i medicinske rehabilitacije, osim za lica iz člana 16b stav 1 alineja 13 ovog zakona;
- 5) neobaveznu imunizaciju i imunizacije koje su vezane za putovanje u inostranstvo ili za obavljanje određenog posla;
- 6) stomatološke usluge, osim za slučajeve iz čl. 16a i 16b ovog zakona;
- 7) dijagnostiku i liječenje seksualne disfunkcije ili seksualne neadekvatnosti;
- 8) dijagnostiku i liječenje koji su u fazi istraživanja, odnosno eksperimenta, liječenje uz primjenu lijekova i medicinskih sredstava koji su u fazi kliničkih ispitivanja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju, lijekove i medicinsko-tehnička pomagala koji nijesu pruženi u skladu sa prihvaćenim standardima medicinske, stomatološke i farmaceutske prakse;
- 9) lijekove koji nijesu na osnovnoj ili dopunskoj listi lijekova;
- 10) refrakcione operacije za skidanje dioptrije ako se poboljšanje vida može postići naočarima;
- 11) zahvate estetske rekonstruktivne hirurgije, osim estetske rekonstrukcije kongenitalnih anomalija kod djece, rekonstrukcije dojke nakon mastektomije i estetske rekonstrukcije nakon teških ozljedivanja u cilju sprječavanja invaliditeta;
- 12) hirurško ili invazivno liječenje gojaznosti;
- 13) liječenje medicinskih komplikacija koje nastaju kao posljedica korišćenja zdravstvene zaštite van utvrđenih standarda;
- 14) specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih, koja se ostvaruje na osnovu ugovora između poslodavca i zdravstvene ustanove;
- 15) posebni lični komfor i udobnost smještaja i lične njage za vrijeme bolničkog liječenja;
- 16) metode i postupke alternativne, komplementarne i tradicionalne medicine;
- 17) pregledе za procjenu zdravstvene sposobnosti profesionalnih sportista;
- 18) terapije hipnozom, elektrohipnozom, elektrosliп terapije, elektronarkoze i narkosinteze;
- 19) druge vrste zdravstvenih usluga koje nijesu utvrđene kao pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim zakonom.“

Član 12

U članu 19 stav 1 tačka 2 briše se.

U tački 3 riječi:“ standarde za „ brišu se.

Dosadašnja tačka 3 postaje tačka 2.

U stavu 2 riječi: “ Na akt iz stava1 tač.2“ „zamjenjuje se riječima:“ Na akte iz stava 1 tač.1 i 2“.

U stavu 3 riječi: „tač.1 i 3“ zamjenjuje se riječima : „ tač. 1 i 2“.

Član 13

Član 20 briše se.

Član 14

U članu 25 stav 1 riječi: „4 i“ zamjenjuju se riječima: „4,6, 7 i“. U stavu 2 tačka 5 poslije riječi „davanja“ dodaje se riječ „krvi.“.

Član 15

Član 26 mijenja se i glasi:

„Naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad do 60 dana , obračunava i isplaćuje poslodavac.

Naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad poslije isteka 60 dana obračunava i isplaćuje poslodavac, a Fond je refundira poslodavcu.

Naknada koju Fond refundira poslodavcu iznosi 70 % od osnova za naknadu, osim za slučajeve iz člana 28 stav 3 ovog zakona, za koje naknada iznosi 100 % od osnova za naknadu.

Naknada iz stava 2 ovog člana ne refundira se korisnicima sredstava iz sektora javne potrošnje (Budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava i budžetskih fondova)“.

Član 16

Član 27 mijenja se i glasi:

„Osnov za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad je prosjek osnovne zarade uvećane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku započetu godinu radnog staža, koju je zaposleni ostvario u posljednjih 12 mjeseci koje prethode mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad.

Ukoliko nije moguće utvrditi osnov za naknadu, kao osnov za naknadu se uzima iznos zarade u smislu stava 1 ovog člana, koju bi zaposleni ostvario da je radio.

Naknada zarade iz st.1 i 2 ovog ne može biti veća od prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini, po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, osim za privremene spriječenosti za rad propisane članom 28 stav 3 ovog zakona.“

Član 17

U članu 28 stav 3 riječi: „kao i za slijepa i hendikepirana lica“ zamjenjuju se riječima: “kao i za lica sa malignim oboljenjima, lica sa invaliditetom i lica sa mentalnim oboljenjima.“

Član 18

U članu 30 st. 2 i 4 riječi: „Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja“ u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: „Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore “ u odgovarajućem padežu.

Član 19

U članu 32 stav 1 poslije riječi: „privremenu spriječenost za rad“ dodaju se zarez i riječi: „kriterijume za utvrđivanje trajanja privremene spriječenosti za rad“.

Član 20

U članu 34 stav 3 mijenja se i glasi:

„Svojstvo osiguranog lica dokazuje se propisanom ispravom (u daljem tekstu: zdravstvena knjižica) koju izdaje Fond .“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Način izdavanja, zamjene i cijenu koštanja zdravstvene knjižice utvrđuje Fond“.

U stavu 4 riječi: „u rokovima iz člana 67 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „u skladu sa posebnim propisima“.

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 21

Čl. 35 do 50 brišu se.

Član 22

U članu 51 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Postupak ostvarivanja prava iz stava 1 ovog člana uređuje se opštim aktom Fonda.“

Član 23

Član 52 mijenja se i glasi:

„Osiguranik se upućuje radi liječenja van Crne Gore, ako oboljenje od kojeg boluje nije moglo da se uspješno liječi u Crnoj Gori.

Osiguranik ostvaruje prava iz stava 1 ovog člana, u skladu sa propisom Ministarstva.“

Član 24

Član 53 briše se.

Član 25

U članu 56 stav 1 poslije riječi „vještačenja“ dodaju se riječi: „za medicinska pitanja“.

Član 26

U članu 58 stav 2 mijenja se i glasi:

„Način vođenja evidencije i podaci koji se vode u evidenciji iz stava 1 ovog člana, obrazac zdravstvene knjižice, način njenog korišćenja i drugi obrasci utvrđuju se aktom Fonda“.

Član 27

Podnaslov „4. Lično učešće osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite“ i čl. 59, 60 i 61 brišu se.

Član 28

U članu 72 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučajevima iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, Fond ima pravo da zahtijeva naknadu štete i neposredno od društva za osiguranje kod koga su ova lica osigurana od odgovornosti za štetu prouzrokovanoj trećim licima, po propisima o osiguranju.“

Član 29

U članu 78 stav 1 riječi: „u određenom roku“ zamjenjuju se riječima: „ u roku od 30 dana.“

Član 30

Poslije člana 78 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 78a

Poslodavci, zdravstvene ustanove, društva za osiguranje, nadležni državni organi, kao i druga pravna lica koja na osnovu zakona, u obavljanju redovne djelatnosti prikupljaju podatke i vode evidencije, dužni su da Fondu dostave podatke od značaja za naknadu štete u skladu sa ovim zakonom.“

Član 31

Poglavlje: „III Dobrovoljno zdravstveno osiguranje“ mijenja se i glasi: „III DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE“.

Član 32

Član 79 mijenja se i glasi:

„Dopunsko zdravstveno osiguranje obezbeđuje i sprovodi Fond.

Poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja može obavljati i društvo za osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje djelatnost osiguranja i ovim zakonom.“

Član 33

Član 80 mijenja se i glasi:

„Osigurano lice u dopunskom zdravstvenom osiguranju može biti samo lice koje ima status osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Osigurano lice u dopunskom zdravstvenom osiguranju je fizičko lice koje sa Fondom ili društvom za osiguranje zaključi ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Poslodavci za svoje zaposlene mogu obezbijediti dopunsko zdravstveno osiguranje i o tome zaključuju ugovor sa Fondom ili društvom za osiguranje.“

Član 34

Član 81 mijenja se i glasi:

„Dopunsko zdravstveno osiguranje sprovodi se tako:

- da se sredstva dopunskog zdravstvenog osiguranja kao i finansijsko poslovanje vode odvojeno od sredstava obaveznog i drugih vrsta zdravstvenih i drugih osiguranja;
- da se izrađuje poseban bilans za dopunsko zdravstveno osiguranje;
- da se sredstva dopunskog zdravstvenog osiguranja mogu koristiti samo za obezbeđenje tog oblika osiguranja;
- da su davaoci zdravstvenih usluga, koji imaju zaključene ugovore za pružanje zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, dužni da zaključe ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sa Fondom ili društvom za osiguranje koje sprovodi to osiguranje i obezbeđuje podatke za sprovođenje tog osiguranja;
- da su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje dužni da vrše uplate premija dopunskog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica koja su zaključila taj ugovor sa Fondom ili društvom za osiguranje;

- da se vode posebne evidencije o osiguranim licima, pruženim uslugama i cijenama pruženih usluga,
- da vode knjigovodstvo isplaćenih naknada troškova zdravstvenih usluga.

Za obezbjeđivanje i razmjenu podataka davaoci zdravstvenih usluga mogu sa Fondom ili društвом za osiguranje ugovoriti naknadu do 0,5% od bruto obračunatih usluga za dopunsko zdravstveno osiguranje.

Za administriranje i uplatu premija, obveznici uplate doprinosa mogu sa Fondom ili društвом za osiguranje ugovoriti naknadu do 0,5% od bruto obračunatih premija osiguranja.“

Član 35

Član 82 briše se.

Član 36

Član 83 mijenja se i glasi:

„Društvo za osiguranje prije početka sprovođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja mora dobiti saglasnost Ministarstva.

Fond ili društво za osiguranje koje sprovodi dopunsko zdravstveno osiguranje obavezni su da:

- zaključe ugovore o dopunskom zdravstvenom osiguranju pod istim uslovima sa svakim licem koje to želi, a koje je obavezno zdravstveno osigurano u skladu sa ovim zakonom;
- omoguće da u ostvarivanju prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja, sva osigurana lica budu ravnopravna;
- zaključe ugovor o dopunskom osiguranju za najmanje dvije godine;
- svakom osiguranom licu za vrijeme trajanja dopunskog osiguranja obezbijede pokriće troškova zdravstvene zaštite saglasno članu 16b ovog zakona.

Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja u Fondu ili društvu za osiguranje mora biti jednaka za sva osigurana lica osim u slučaju kolektivnog osiguranja, kad se mogu odobrati popusti do 5% premije osiguranja.

Visinu premije dopunskog zdravstvenog osiguranja utvrđuju Fond, odnosno društvo za osiguranje uz saglasnost Ministarstva.

Bliže uslove i način korišćenja prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje Ministarstvo.“

Član 37

Član 84 mijenja se i glasi:

„Fond, odnosno društvo za osiguranje ne mogu raskinuti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju, osim u slučaju neplaćanja premije osiguranja, u skladu sa ugovorom.

Osigurano lice može raskinuti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju. U slučaju raskida ugovora otakzni rok za obje ugovorne strane je 60 dana.“

Član 38

Član 85 mijenja se i glasi:

„Prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguranici ostvaruju ukoliko imaju status osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju, u skladu sa ovim zakonom, u trajanju od najmanje dva mjeseca.“

Član 39

Član 86 briše se.

Član 40

U članu 88 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

“ 2) sprovodi postupak javnih nabavki za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa zakonom“.

U tački 3 riječi: „i vrši kontrolu prijavljivanja i odjavljivanja osiguranih lica“ brišu se.

Tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) donosi godišnji program zdravstvene zaštite, godišnji Plan javnih nabavki za javne zdravstvene ustanove, usvaja nacrt godišnjeg finansijskog plana i završni račun sa izvještajem o poslovanju u skladu sa zakonom.“

Tačka 10 mijenja se i glasi:

„10) vrši kontrolu izvršenja ugovora, cijena zdravstvenih usluga i kontrolu trošenja sredstava od strane davalaca zdravstvenih usluga.“

U tački 12 riječ „dobrovoljno“ briše se.

U tački 13 riječ „obaveznog“ briše se.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Godišnji Plan javnih nabavki za javne zdravstvene ustanove donosi se u skladu sa Planom godišnjih potreba za lijekovima, medicinskim sredstvima i opremom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za poslove finansija, daju saglasnost na Plan javnih nabavki za javne zdravstvene ustanove.“

Član 41

U članu 90 stav 2 mijenja se i glasi:

„Upravni odbor Fonda ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada i to:

- 1) jednog člana na predlog reprezentativne sindikalne organizacije;
- 2) jednog člana na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca;
- 3) jednog člana na predlog Saveza udruženja penzionera;
- 4) jednog člana na predlog Ljekarske i Farmaceutske komore;
- 5) tri člana na predlog Ministarstva.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Ako ima više reprezentativnih sindikalnih organizacija, člana Upravnog odbora iz stava 2 tačka 1 ovog člana, predlaže reprezentativna sindikalna organizacija koja ima veći broj članova.

Ako ima više reprezentativnih udruženja poslodavaca, člana Upravnog odbora iz stava 2 tačka 2 ovog člana, predlaže reprezentativno udruženje koje ima veći procenat zaposlenih u privredi Crne Gore.“

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 5 i 6.

Član 42

U članu 91 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) donosi godišnji program zdravstvene zaštite, godišnji Plan javnih nabavki za javne zdravstvene ustanove, usvaja nacrt godišnjeg finansijskog plana i završni račun sa izvještajem o poslovanju u skladu sa zakonom.“

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) utvrđuje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.“

Član 43

U članu 93 stav 2 poslije riječi: „organizuje se“ dodaju se riječi: „u centrali i područnim jedinicama“.

U stavu 3 poslije riječi“ Ministarstvo“ briše se tačka i dodaju riječi:“ i organ državne uprave nadležan za poslove finansija.“

Član 44

Član 97 briše se.

Član 45

Član 98 briše se.

Član 46

U članu 99 stav 1 mijenja se i glasi:

„Za pružanje zdravstvene zaštite iz člana 16 ovog zakona,Fond zaključuje ugovore u skladu sa ovim zakonom.“

U stavu 2 riječ „komisije“ zamjenjuje se riječju „komore“.

Na kraju alineje 1 dodaju se riječi: „starosnu strukturu i gravitaciono područje na kojem davalac usluga pruža zdravstvene usluge“.

Poslije alineje 1 dodaju se dvije nove alineje koje glase:

„- indikatore za praćenje kvaliteta zdravstvenih usluga, prava osiguranih lica i troškova zdravstvenih usluga i ljekova;

- obavezu razmjene podataka između Fonda i davalaca zdravstvenih usluga.“

Dosadašnje al. 2, 3 i 4, postaju al. 4,5 i 6.

Član 47

U članu 100 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za zdravstvene usluge koje se ne mogu obezbijediti u okviru Mreže zdravstvenih ustanova Fond može, u skladu sa kriterijumima iz stava 1 ovog člana, da zaključi ugovor i sa zdravstvenim ustanovama van Mreže, na osnovu javnog poziva i uz prethodnu saglasnost Ministarstva.“

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Davaoci zdravstvenih usluga koji su zainteresovani za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga sa Fondom, dužni su da na način i u rokovima predviđenim aktom iz člana 99 stav 2 ovog zakona dostave podatke o:

- obimu, vrsti i strukturi izvršenih usluga iz prethodne godine;
- obimu, vrsti i strukturi usluga planiranih za sljedeće dvije godine;
- kadrovskim i materijalnim uslovima za izvršenje usluga;
- namjenama i trošenju sredstava iz ugovora;
- poboljšanju obima i kvaliteta zdravstvene zaštite osiguranih lica;

- preduzetim mjerama i postignutim rezultatima u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite osiguranih lica na nerazvijenim i manje razvijenim područjima;
- i druge podatke koje po potrebi može tražiti Fond.

U stavu 5 riječ „ustanova“ zamjenjuje se riječju „usluga“. Dosadašnji st. 2,3,4,5 i 6 postaju st.3,4,5,6 i 7.

Član 48

Poslije člana 100 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 100a

„Radi obezbjeđivanja zdravstvene zaštite iz člana 16 stav 1 tačka 8 ovog zakona, Fond saglasno članu 100 ovog zakona, zaključuje ugovor sa isporučiocima medicinsko tehničkih pomagala.“

Član 49

U članu 101 na kraju stava 1 briše se tačka i dodaju riječi: „i zdravstvenim ustanovama van Crne Gore“.

Član 50

U članu 102 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ugovori se zaključuju do 31. marta tekuće godine za tu i narednu godinu.“

Član 51

U članu 103 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliži način, postupak, sadržaj i mjere kontrole iz stava 1 ovog člana uređuje se opštim aktom Fonda, na koji saglasnost daje Ministarstvo.“

Član 52

Poslije člana 103 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 103 a

Za rješavanje sporova između Fonda i davalaca zdravstvenih usluga, u vezi sa sprovođenjem ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, može se osnovati arbitraža.

Svaka strana u sporu može zahtijevati osnivanje arbitraže u roku od sedam dana od nastanka spora.

Arbitraža se osniva sporazumom između strana u sporu.

Arbitraža ima pet članova i sastavljena je od dva predstavnika Fonda, jednog predstavnika davaoca zdravstvenih usluga, jednog predstavnika Ljekarske ili Farmaceutske komore i jednog predstavnika Ministarstva.

Postupak pred arbitražom je hitan, a odluka se donosi u roku od 30 dana od dana osnivanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruju.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu nezadovoljna odlukom arbitraže može pokrenuti sudski postupak, koji ne zadržava izvršenje odluke.“

Član 53

U članu 105 stav 1 umjesto riječi: „ dvadesetostrukog do tristastrukog iznosa najniže cijene rada u Republici“ zamjenjuju se riječima: „ 500 eura do 20 000 eura“.

Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) Fondu ne dostavi podatke iz člana 78a ovog zakona.“

Član 54

U čl. 106 i 107 riječi: „ desetostrukog do tridesetstrukog iznosa najniže cijene rada u Republici“ zamjenjuje se riječima: „ 30 eura do 2000 eura“.

Član 55

Poslije člana 108 dodaju se šest novih članova koji glase:

„Član 108 a

Fond će početi sa sprovođenjem dopunskog zdravstvenog osiguranja u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 108 b

Odredbe čl. 16a i 16b ovog zakona primjenjivaće se od dana uvođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja od strane Fonda.

Do uvođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja, u smislu stava 1 ovog člana, primjenjivaće se Odluka o učešću osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite („Sl.list RCG“, br. 34/91 i 19/93).

Član 108 c

Odredba člana 85 ovog zakona primjenjivaće se poslije godinu dana od dana kada Fond počne da sprovodi dopunsko zdravstveno osiguranje.

Član 108 d

Akti iz člana 17 stav 3 ovog zakona, donijeće se u roku od deset mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata iz stava 1 ovog zakona, primjenjivaće se Lista lijekova i Lista medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam, na teret obaveznog osiguranja.

Član 108 e

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 10 mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 108 f

Imenovanje članova Upravnog odbora Fonda u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom imenovanja članova Upravnog odbora u smislu stava 1 ovog člana, prestaje sa radom dosadašnji Upravni odbor.“

Član 56

Poslije člana 116 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 116 a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o obimu i sadržaju obaveznih vidova zdravstvene zaštite („Sl.list RCG“, broj 46/90“).

Član 57

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.